



Setšoantšo se kanna sa emela.
Sheba lithaloso tsa lintlha tsa sehlahisoa.

8N4QV01EG-0012CDI

Karolo ea Karolo: **8N4QV01EG-0012CDI**
 Tlhaloso ea Sehlahisoa: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
 Boemo ba RoHS: E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng
 Datasheets: [1.8N4QV01EG-0012CDI.pdf](#)
[2.8N4QV01EG-0012CDI.pdf](#)

Moetsi / Mochini: IDT (Integrated Device Technology)
 Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong
 Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KENYA TLHATLHOBO](#)

Lintlha tsa sehlahisoa

Karolo ea Karolo	8N4QV01EG-0012CDI	Moetsi	IDT (Integrated Device Technology)
Tlhaloso	IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng
Leqephe la lintlha	1.8N4QV01EG-0012CDI.pdf 2.8N4QV01EG-0012CDI.pdf		
Tšebeliso ea Voltage	3.135 V ~ 3.465 V	Thapa	VCXO
Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	10-CLCC (7x5)	Sehlooho	FemtoClock® NG
Packaging	Tray	Package / Case	10-CLCC
Mabitso a mang	IDT8N4QV01EG-0012CDI IDT8N4QV01EG-0012CDI-ND	Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C
Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount	Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL)	1 (Unlimited)
Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Contains lead / RoHS non-compliant	Hangata	672.1627MHz, 696.4215MHz, 672.1627MHz, 696.4215MHz
Tlhaloso e qaqileng	VCXO IC 672.1627MHz, 696.4215MHz, 672.1627MHz, 696.4215MHz 10-CLCC (7x5)	Hona joale - Supply	160mA
Baloa	-		

Lihlahisoa tse amanang

<p>8N4QV01EG-0014CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0014CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0012CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0012CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N4QV01EG-0011CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0011CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0015CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0015CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N4QV01EG-0011CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0011CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0009CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0009CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N4QV01EG-0013CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0013CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0013CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0013CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N4QV01EG-0009CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0009CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0010CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0010CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N4QV01EG-0014CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0014CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N4QV01EG-0010CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Kenya: 8N4QV01EG-0010CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>

Related tags

- IDT (Integrated Device Technology) 8N4QV01EG-0012CDI
- Theko ea 8N4QV01EG-0012CDI
- Lethathamo la libuka la 8N4QV01EG-0012CDI PDF
- Stock ea 8N4QV01EG-0012CDI
- IDT (Integrated Device Technology) 8N4QV01EG-0012CDI
- IDT (Integrated Device Technology) 8N4QV01EG-0012CDI
- IDT, Integrated Device Technology Inc 8N4QV01EG-0012CDI
- Mofani oa 8N4QV01EG-0012CDI
- Lišoantšo tsa 8N4QV01EG-0012CDI
- Boitsebiso ba 8N4QV01EG-0012CDI Download
- Reka 8N4QV01EG-0012CDI
- Mofani oa thepa oa IDT (Integrated Device Technology)
- IDT 8N4QV01EG-0012CDI
- Integrated Device Technology (IDT) 8N4QV01EG-0012CDI
- Mofani oa thepa oa 8N4QV01EG-0012CDI
- Setšoantšo sa 8N4QV01EG-0012CDI
- Boitsebiso ba 8N4QV01EG-0012CDI
- Reka IDT (Integrated Device Technology) 8N4QV01EG-0012CDI
- Mofani oa IDT (Integrated Device Technology)
- IDT (Integrated Device Technology) 8N4QV01EG-0012CDI